

**Kristotjwo, du, si nōna**  
 traduit de « Il n'est point ici bas... »

♩ = 60

*mf*

1. Kris - to - tō - wo, du, si nō -  
 2. Du, si nō - na 'nyi dāa me -  
 3. Du, si nō - na 'nyi dāa me -

*p*

na 'nyi dāa me - l'a - fii, Si me māia - te īju  
 l'a - nyi - gba sia - dzi o, 'La - be dzi - foe māia  
 l'a - nyi - gba sia - dzi o, Mia - dō 'me ye - yi -

'

a - nō o Si me māia - te īju a - nō  
 go - me le 'La - be dzi - foe māia go - me  
 yi kpuia de Mia - dō 'me ye - yi - yi kpuia

*f*

o A - nyi - gba dzi xo la nye a - gba - dō fa -  
 le Kpuie la, īju - sē - ka - tā - tō fe gbe gā la  
 dē Ga - ke xo - xo la, to xo - se - me, mīe - le

*mf*

lea dē, Si ya - fo - fo sue a - teñ' mu.  
 a - di: Du - ti - kō - kōe - yli na dzo - dzo.  
 e - kpōm 'Ye māia - te īju dzo dzi l'e - īju !

4. Veyiŋi, dəwəwɔ, məkpɔkpo via qe susɔ...  
Eye wò agbowo avu  
Eye wò agbowo avu  
Mawu gbagbe fe du la, dzifotɔ, si li qaa,  
'Fisi 'metiatiawo anɔ.